

ŠIFRA POMAGALA I DIJELA POMAGALA	NAZIV POMAGALA I DIJELA POMAGALA	Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na pomagalo	Šifra bolesti prema MKB	Pomagalo predlaže - propisuje	Pomagalo odobrava - ovjerava	Vraćanje pomagala (revers)	Jedinica mjere pomagala	Količina odobrenog pomagala	Rok korišćenja pomagala				Materijal od koga je pomagalo izrađeno
									I	II	III	IV	
									do 7	iznad 7 do 18 g	iznad 18 do 65 g	iznad 65 g	
	Ostala pomagala												
8	Pomagala kod šećerne bolesti												
8.1	Injektor i igle												
DD1104	Injektor za davanje insulina	Osigurano lice oboljelo od šećerne bolesti na terapiji insulinom propisanim u obliku karpula - staklenog uloška, sa mogućnošću davanja 0.5 jedinica insulina.	E10 E11	subspec endokrinolo g / ID		ne	kom	1	24 mj	24 mj	24 mj	24 mj	Plastika, metal. Za davanje insulina pakovanog u staklenom ulošku koji se stavlja u injektor. Dozator s podiocima podjeljenim na 0.5 i.j. CE certifikat.
DD1105	Igle za insulinski injektor	Osigurano lice oboljelo od šećerne bolesti na terapiji insulinom u zavisnosti od broja dnevnih doza	E10 E11	subspec endokrinolo g / ID		ne	kom	30-120, za osigurana lica do 18 godina do 150	1mj	1mj	1mj	1mj	Tvrda plastika, igle različitih promjera: 28G i više, odgovarajućih dužina. Medicinski nerđajući čelik. Za davanje terapije kod šećerne bolesti putem injektora. CE certifikat.
8.2	Aparat za samokontrolu šećera u krvi, trake i lancete												
DD2101	Aparat za samokontrolu šećera u krvi	Osigurano lice oboljelo od šećerne bolesti, na terapiji insulinom	E10 E11	subspec endokrinolo g KC i OB/izabrani		ne	kom	1	60mj	60mj	60mj	60mj	Baterijski elektronski uređaj za mjerenje glukoze

				doktor									u krvi. CE certifikat.
DD2102	Dijagnostičke trake za aparat	Djeca i adolescenti do 18 godina oboljela od šećerne bolesti, na terapiji insulinom, u zavisnosti od broja propisanih dnevnih doza	E10 E11	subspec endokrinolo g KC i OB/izabrani doktor		ne	kom	do 200 (do 100 ukoliko je korisnik senzora)	1mj	1mj			Plastika, elektroda ili fotometrijski film/indikator. CE certifikat.
		Osigurano lice starije od 18 godina oboljelo od šećerne bolesti, na terapiji insulinom, u zavisnosti od broja propisanih dnevnih doza						25 - 100			1mj	1mj	
DD2103	Lancete za vađenje krvi iz prsta	Djeca i adolescenti do 18 godina oboljela od šećerne bolesti, na terapiji insulinom, u zavisnosti od broja propisanih dnevnih doza	E10 E11	subspec endokrinolo g KC i OB/izabrani doktor		ne	kom	do 200 (do 100 ukoliko je korisnik senzora)	1mj	1mj			Plastična ovojnica i kapica oko metalne igle za lancetar. Dubina igala G26-G30. CE certifikat.
		Osigurano lice starije od 18 godina oboljelo od šećerne bolesti, na terapiji insulinom, u zavisnosti od broja propisanih dnevnih doza						25 - 100			1mj	1mj	
8.3	Spoljna portabilna insulinska pumpa sa kateterom i potrošni materijal za pumpu												
DD5109	Spoljna portabilna insulinska pumpa sa kateterom, sa mogućnošću automatskog zaustavljanja isporuke insulina	1.Osiguranom licu oboljelom od šećerne bolesti na terapiji insulinom (Diabetes Mellitus tip 1), kod koga je na intenzifikovanoj terapiji insulinom utvrđena: nezadovoljavajuća glikoregulacija ili ponavljane hipoglikemije ili je izražen “fenomen zore” ili postoji loša	E10	Konziljum za insulinsku pumpu KC CG	PLJK/ Fond	da	kom	1	Rok korišćenja pomagala određuje Konzilijum za insulinske pumpe KC CG				Minimalna bazalna doza 0,025 J/h. Mogućnost promjene bazalne doze svakih pola sata. Minimalna bolus doza 0,025 J. Više različitih oblika bolusa. Bolus kalkulator kao dio softvera

		metabolička regulacija kod kojih se nije uspjela postići zadovoljavajuća metabolička regulacija primjenom ostalih raspoloživih načina liječenja u trajanju od 12 mjeseci, rana pojava hroničnih komplikacija dijabetesa ili dijabetes kod dojenčadi i djece predškolskog uzrasta ili postoje udružene hronične bolesti (cistična fibroza, celijakija), osiguranom licu koje planira trudnoću sa intenzifikovanom insulinskom terapijom kojem je loša glikoregulacija u periodu pripreme za koncepciju, u trudnoći i periodu dojenja, odobrava se spoljna portabilna insulinska pumpa u skladu sa Listom pomagala 2. Osiguranom licu oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip I) na terapiji insulinom (4 i više doza), sa lošom glikoregulacijom (u 12 mjeseci - tri nalaza $HbA1c \geq 8,5\%$), odobrava se spoljna portabilna insulinska pumpa u skladu sa Listom pomagala. 3. Osiguranom licu oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip I) na terapiji insulinom (4 i više doza), sa lošom glikoregulacijom (u 12 mjeseci - tri nalaza $HbA1c \geq 7,5\%$) sa incipijentnom (UEA 30-300mg/24h) ili manifestnom dijabetesnom nefropatijom (UEA > 300mg/24h), odobrava se spoljna portabilna insulinska pumpa u skladu sa Listom pomagala.							pumpe. Mogućnost spajanja sa sistemom za kontinuirano mjerenje glukoze pomoću senzora u međučelijskoj tečnosti. Prikazivanje informacija o glukozi izmjerenoj senzorom na ekranu pumpe. Alarmi (upozorenja) ako se nivo glukoze mijenja određenom brzinom ili ako se približava ili je već dosegla određenu donju ili gornju granicu. Automatsko zaustavljanje isporuke inzulina kada se vrijednost glukoze izmjerene senzorom približava donjoj granici, automatsko nastavljavanje isporuke inzulina kada glukoza počinje rasti. Vodootporna. Isporuka inzulina vrši se putem katetera/sistema za infuziju. Garantni rok rok je četiri godine. CE certifikat.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

DD5111	Spoljna portabilna insulinska pumpa bez katetera, s bežičnim upravljačem (PDA), kompatibilna s desetodnevnim (10) senzorom	1. Osiguranom licu oboljelom od šećerne bolesti na terapiji insulinom (Diabetes Mellitus tip 1), kod koga je na intenzifikovanoj terapiji insulinom utvrđena: nezadovoljavajuća glikoregulacija ili ponavljane hipoglikemije ili je izražen “fenom zore” ili postoji loša metabolička regulacija kod kojih se nije uspjela postići zadovoljavajuća metabolička regulacija primjenom ostalih raspoloživih načina liječenja u trajanju od 12 mjeseci, rana pojava hroničnih komplikacija dijabetesa ili dijabetes kod dojenčadi i djece predškolskog uzrasta ili postoje udružene hronične bolesti (cistična fibroza, celijakija), osiguranom licu koje planira trudnoću sa intenzifikovanim insulinskom terapijom kojem je loša glikoregulacija u periodu pripreme za koncepciju, u trudnoći i periodu dojenja, odobrava se spoljna portabilna insulinska pumpa u skladu sa Listom pomagala 2. Osiguranom licu oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip I) na terapiji insulinom (4 i više doza), sa lošom glikoregulacijom (u 12 mjeseci - tri nalaza $HbA1C \geq 8,5\%$), odobrava se spoljna portabilna insulinska pumpa u skladu sa Listom pomagala. 3. Osiguranom licu oboljelom od šećerne	E10	Konzilijum za insulinsku pumpu KCCG/IBD	PLJK/ Fond	da	kom	1	Rok korišćenja pomagala određuje Konzilijum za insulinske pumpe KC CG	Minimalna bazalna doza 0,025 J/h. Mogućnost promjene bazalne doze svakih pola sata. Minimalna bolus doza 0,025 J. Više različitih oblika bolusa. Bolus kalkulator kao dio softvera pumpe. Mogućnost spajanja sa sistemom za kontinuirano mjerenje glukoze pomoću senzora u međučelijskoj tečnosti. Prikazivanje informacija o glukozi izmjerenoj senzorom na ekranu bežičnog upravljača (PDA). Alarmi (upozorenja) ako se nivo glukoze mijenja određenom brzinom ili ako se približava ili je već dosegla određenu donju ili gornju granicu. Automatsko zaustavljanje isporuke insulina kada se vrijednost glukoze izmjerene senzorom približava donjoj granici, automatsko nastavljnje isporuke insulina
--------	--	--	-----	---	------------	----	-----	---	---	--

		bolesti (Diabetes Mellitus tip I) na terapiji insulinom (4 i više doza), sa lošom glikoregulacijom (u 12 mjeseci - tri nalaza $HbA1c \geq 7,5\%$) sa incipijentnom (UEA 30-300mg/24h) ili manifestnom dijabetesnom nefropatijom (UEA > 300mg/24h), odobrava se spoljna portabilna insulinska pumpa u skladu sa Listom pomagala.								kada glukoza počinje rasti. Otporna na prskanje. Isporuka insulina vrši se putem katetera/sistema za infuziju. Garantni rok rok je četiri godine. CE certifikat.
DD5112	Spoljna portabilna insulinska pumpa bez katetera, s bežičnim upravljačem (PDA), kompatibilna s četnaestodnev nim (14) senzorom	1.Osiguranom licu oboljelom od šećerne bolesti na terapiji insulinom (Diabetes Mellitus tip 1), kod koga je na intenzifikovanoj terapiji insulinom utvrđena: nezadovoljavajuća glikoregulacija ili ponavljane hipoglikemije ili je izražen “fenom zore” ili postoji loša metabolička regulacija kod kojih se nije uspjela postići zadovoljavajuća metabolička regulacija primjenom ostalih raspoloživih načina liječenja u trajanju od 12 mjeseci, rana pojava hroničnih komplikacija dijabetesa ili dijabetes kod dojenčadi i djece predškolskog uzrasta ili postoje udružene hronične bolesti (cistična fibroza, celijakija), osiguranom licu koje planira trudnoću sa intenzifikovanom insulinskom terapijom kojem je loša glikoregulacija u periodu pripreme za koncepciju, u trudnoći i periodu dojenja, odobrava se spoljna portabilna insulinska pumpa u skladu sa Listom	E10	Konzilijum za insulinsku pumpu KCCG/IBD	PLJK/ Fond	da	kom	1	Rok korišćenja pomagala određuje Konzilijum za insulinske pumpe KC CG	Komunicira sa pametnim uređajem putem Bluetooth komunikacije (komunikacija sa aplikacijom pametnog uređaja ili PDM uređajem). Spaja se sa Patch rezervoarom za isporuku insulina. Bluetooth komunikacija sa bazom pumpe, Mogućnost spajanja sa sistemom za kontinuirano mjerenje glukoze pomoću senzora u međucelijskoj tečnosti kao dio puluzatvorene i/ili hibridne zatvorene petlje. Alarmi glukoze. Mogućnost suspenzije insulina kod niskih vrijednosti (LGS) i predikcije niskih vrijednosti glukoze (PLGS). Mogućnost Auto moda s

		2. Osiguranom licu oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip I) na terapiji insulinom (4 i više doza), sa lošom glikoregulacijom (u 12 mjeseci - tri nalaza $HbA_{1C} \geq 8,5\%$), odobrava se spoljna portabilna insulinska pumpa u skladu sa Listom pomagala. 3. Osiguranom licu oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip I) na terapiji insulinom (4 i više doza), sa lošom glikoregulacijom (u 12 mjeseci - tri nalaza $HbA_{1C} \geq 7,5\%$) sa incipijentnom (UEA 30-300mg/24h) ili manifestnom dijabetesnom nefropatijom (UEA > 300mg/24h), odobrava se spoljna portabilna insulinska pumpa u skladu sa Listom pomagala.											algoritmom hibridne petlje. Vodootporna. CE certifikat.
DD5101	Sistem za infuziju (igle i kateteri) za pumpu s kateterom.		E10	subspec endokrinolo g KCCG/IBD	Fond	ne	kom	30	3 mj	3 mj	3 mj	3 mj	Plastične cijevi (kateteri) s kanilom od medicinskog nerđajućeg čelika. Infuzijski setovi dužine do 110cm i dužine kanile do 17mm. Kateter iznutra polietilen, spolja poliuretan. CE certifikat
DD5102	Rezervoar za insulin za pumpu sa kateterom		E10	subspec endokrinolo g KCCG	Fond	ne	kom	30	3 mj	3 mj	3 mj	3 mj	Polipropilen. CE certifikat
DD5103	Baterije za insulinsku pumpu		E10	subspec endokrinolo g KCCG	Fond	ne	kom	12	3 mj	3 mj	3 mj	3 mj	Srebrni oksid, alkalne baterije CE certifikat, sa garancijom proizvođača da

													neće procuriti u inzulinsku pumpu.
DD5104	Zaštitna navlaka za pumpu sa kateterom		E10	subspec endokrinolo g KCCG	Fond	ne	kom	3	12 mj	12 mj	12 mj	12 mj	Polivinil hlorid. Vodootporna navlaka za potpunu zaštitu insulinske pumpe.CE certifikat
DD5105	Pojas za struk za pumpu sa kateterom		E10	subspec endokrinolo g KCCG	Fond	ne	kom	1	12 mj	12 mj	12 mj	12 mj	Pamuk elastin. Pojas za inzulinsku pumpu.CE certifikat.
DD5110	Kopča za nošenje pumpe za pumpu sa kateterom		E10	subspec endokrinolo g KCCG	Fond	ne	kom	1	12 mj	12 mj	12 mj	12 mj	Plastika, pojačana opruga kompatibilna sa zaštitnim navlakama
DD5113	Infuzijski set za insulinsku pumpu bez katetera, kompatibilnu s četnaestodnevnim senzorom.		E10	subspec endokrinolo g KCCG/IBD	Fond	ne	kom	30	3 mj	3 mj	3 mj	3 mj	Ljepljiva plastična baza pumpe bez cjevčice s teflonskom kanilom. Dužine kanila 6mm/9mm. Zamjena svakih 48-72h. Sadrži rezervoar za insulin, insulinski set i mehanizam za isporuku. Vodootporan.CE certifikat.
DD5114	Infuzijski set za insulinsku pumpu bez katetera, kompatibilnu s desetodnevnim senzorom.		E10	subspec endokrinolo g KCCG/IBD	Fond	ne	kom	30	3 mj	3 mj	3 mj	3 mj	Ljepljiva plastična baza pumpe bez cjevčice s teflonskom kanilom. Dužine kanila 6mm/9mm. Zamjena svakih 48-72h. CE certifikat.

DD5115	Rezervoar za insulin za pumpu bez katetera		E10	subspec. endokrinolo g KCCG	Fond	ne	kom	30	3 mj	3 mj	3 mj	3 mj	Polipropilen. CE certifikat
8.4	Aparati za kontinuirano mjerenje šećera u krvi												
DD3102	Senzor za kontinuirano mjerenje šećera u krvi (četnaestodne vni) - MS9	1. Osiguranom licu do 18 godina života, odnosno do završetka školovanja po propisima iz oblasti obrazovanja, a najkasnije do 26 godina života, i to: - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) koje je na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina, i - oboljelom od cistične fibroze, koji je na terapiji injekcijama insulina. 2. Osiguranom licu, bez obzira na godine starosti, i to: -oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) koje je korisnik insulinske pumpe; - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina sa utvrđenim invaliditetom; - ženama oboljelim od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina za vrijeme trudnoće i porodiljskog odsustva, kao i u predkonceptijskom periodu (uz potvrdu ginekologa); - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama	E10	subspec. endokrinolo g KCCG - IBD	PLJK/ Fond	ne	kom	7	3 mj	3 mj	3 mj	3 mj	Senzor za mjerenje glukoze u međućelijskoj tečnosti kroz četrnaest dana. Pripadajući odašiljač se povezuje s aplikacijom pametnog uređaja. Bez kalibracije, individualno pakovan s aplikatorom. Zagrijavanje senzora 30 minuta, očitavanje vrijednosti svake dvije minute. CE certifikat.

		insulina, kome je dijagnostifikovan malignitet.											
DD3106	Odašiljač za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, samostalan (standalone), kompatibilan sa četnaestodnevnim senzorima - MS9	1. Osiguranom licu do 18 godina života, odnosno do završetka školovanja po propisima iz oblasti obrazovanja, a najkasnije do 26 godina života, i to: - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) koje je na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina, i - oboljelom od cistične fibroze, koji je na terapiji injekcijama insulina. 2. Osiguranom licu, bez obzira na godine starosti, i to: - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) koje je korisnik insulinske pumpe; - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina sa utvrđenim invaliditetom; - ženama oboljelim od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina za vrijeme trudnoće i porodijskog odsustva, kao i u predkonceptijskom periodu (uz potvrdu ginekologa); - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina, kome je dijagnostifikovan malignitet.	E10	spec. endokrinolog KCCG - IBD	Fond	ne	kom	1	12 mj	12 mj	12 mj	12 mj	Odašiljač sadrži nezamjenjivu bateriju. Bluetooth tehnologija. Garantni rok jedna godina. CE certifikat. Odašiljač se povezuje sa aplikacijom pametnog uređaja.
DD3107	Senzor za kontinuirano mjerenje šećera u krvi - L	1. Osiguranom licu do 18 godina života, odnosno do završetka školovanja po propisima iz oblasti	E10	subspec. endokrinolog KCCG - IBD	PLJK/ Fond	ne	kom	7	3 mj	3 mj	3 mj	3 mj	Senzor za mjerenje glukoze, kroz 14 dana, sa

		obrazovanja, a najkasnije do 26 godina života, i to: - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) koje je na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina, i - oboljelom od cistične fibroze, koji je na terapiji injekcijama insulina. 2. Osiguranom licu, bez obzira na godine starosti, i to: - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) koje je korisnik insulinske pumpe; - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina sa utvrđenim invaliditetom; - ženama oboljelim od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina za vrijeme trudnoće i porodijskog odsustva, kao i u predkonceptijskom periodu (uz potvrdu ginekologa); - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina, kome je dijagnostifikovan malignitet.										integerisanim transmitterom. Direktno poveziv sa aplikacijom pametnog uređaja. Bluetooth tehnologija. Individualno pakovan sa aplikatorom. Fabrički kalibrisan. Očitavanje vrijednosti svake minute. Zagrijavanje 60 minuta. Podešavanje alarma za niske i visoke vrijednosti glukoze. CE certifikat.	
DD3108	Senzor za kontinuirano mjerenje šećera u krvi (četnaestodne vni) - MN	1. Osiguranom licu do 18 godina života, odnosno do završetka školovanja po propisima iz oblasti obrazovanja, a najkasnije do 26 godina života, i to: - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) koje je na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina, i - oboljelom od cistične	E10	subspec. endokrinolo g KCCG - IBD	PLJK/ Fond	ne	kom	7	3 mj	3 mj	3 mj	3 mj	Senzor za mjerenje glukoze u međućelijskoj tečnosti kroz četrnaest dana. Kompatibilan s pripadajućom patch insulinskom pumpom. Bez kalibracije, individualno pakovan s

		fibroze, koji je na terapiji injekcijama insulina. 2. Osiguranom licu, bez obzira na godine starosti, i to: - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) koje je korisnik insulinske pumpe; - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina sa utvrđenim invaliditetom; - ženama oboljelim od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina za vrijeme trudnoće i porodijskog odsustva, kao i u predkonceptijskom periodu (uz potvrdu ginekologa); - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina, kome je dijagnostifikovan malignitet.											aplikatorom. Zagrijavanje senzora 60 minuta, očitavanje vrijednosti svake dvije minute. Alarmi za visoke i niske vrijednosti. CE certifikat.
DD3109	Odašiljač za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, samostalan (standalone), kompatibilan sa četnaestodnevnim senzorima - MN	1. Osiguranom licu do 18 godina života, odnosno do završetka školovanja po propisima iz oblasti obrazovanja, a najkasnije do 26 godina života, i to: - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) koje je na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina, i - oboljelom od cistične fibroze, koji je na terapiji injekcijama insulina. 2. Osiguranom licu, bez obzira na godine starosti, i to: - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) koje je korisnik insulinske pumpe;	E10	spec. endokrinološki KCCG - IBD	Fond	ne	kom	1	12 mj	12 mj	12 mj	12 mj	Odašiljač sadrži nezamjenjivu bateriju. Bluetooth tehnologija. Garantni rok jedna godina. CE certifikat. Odašiljač je kompatibilan s pripadajućom patch pumpom kao dio puluzatvorene i/ili hibridne zatvorene petlje.

		- oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina sa utvrđenim invaliditetom; - ženama oboljelim od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina za vrijeme trudnoće i porodijskog odsustva, kao i u predkonceptijskom periodu (uz potvrdu ginekologa); - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina, kome je dijagnostifikovan malignitet.											
DD3110	Senzor za kontinuirano mjerenje šećera u krvi (sedmodnevni) - MG	1. Osiguranom licu do 18 godina života, odnosno do završetka školovanja po propisima iz oblasti obrazovanja, a najkasnije do 26 godina života, i to: - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) koje je na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina, i - oboljelom od cistične fibroze, koji je na terapiji injekcijama insulina. 2. Osiguranom licu, bez obzira na godine starosti, i to: - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) koje je korisnik insulinske pumpe; - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina sa utvrđenim invaliditetom; - ženama oboljelim od šećerne bolesti (Diabetes	E10	subspec. endokrinolo g KCCG - IBD	PLJK/ Fond	ne	kom	13	3 mj	3 mj	3 mj	3 mj	Senzor za mjerenje glukoze u međućelijskoj tečnosti kroz sedam dana, pomoću transmitera koji se povezuje s aplikacijom pametnog uređaja (standalone) ili sa kompatibilnom insulinskom pumpom. Elektroda premazana reagensima za mjerenje glukoze, s vodičem od nehrđajućeg medicinskog čelika. Zagrijavan je senzora dva sata. Očitavanje vrijednosti svakih pet minuta.

		Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina za vrijeme trudnoće i porodijskog odsustva, kao i u predkonceptijskom periodu (uz potvrdu ginekologa); - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina, kome je dijagnostifikovan malignitet.											Podешavanje alarma za niske i visoke vrijednosti glukoze. CE certifikat.
DD3111	Odašiljač za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, samostalan (standalone) ili uz insulinsku pumpu kompatibilan sa sedmodnevnim senzorima - MG	1. Osiguranom licu do 18 godina života, odnosno do završetka školovanja po propisima iz oblasti obrazovanja, a najkasnije do 26 godina života, i to: - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) koje je na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina, i - oboljelom od cistične fibroze, koji je na terapiji injekcijama insulina. 2. Osiguranom licu, bez obzira na godine starosti, i to: - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) koje je korisnik insulinske pumpe; - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina sa utvrđenim invaliditetom; - ženama oboljelim od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina za vrijeme trudnoće i porodijskog odsustva, kao i u predkonceptijskom periodu (uz potvrdu ginekologa);	E10	spec. endokrinolo g KCCG - IBD	Fond	ne	kom	1	12 mj	12 mj	12 mj	12 mj	Odašiljač sadrži nezamjenjivu bateriju. Uz odašiljač se isporučuje punjač i aplikator za senzor. Garantni rok jedna godina. CE certifikat. Odašiljač se povezuje sa aplikacijom pametnog uređaja ili sa insulinskom pumpom

		- oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina, kome je dijagnostifikovan malignitet.											
DD3112	Senzor za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, četrnaestodnevni - A	1. Osiguranom licu do 18 godina života, odnosno do završetka školovanja po propisima iz oblasti obrazovanja, a najkasnije do 26 godina života, i to: - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) koje je na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina, i - oboljelom od cistične fibroze, koji je na terapiji injekcijama insulina. 2. Osiguranom licu, bez obzira na godine starosti, i to: - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) koje je korisnik insulinske pumpe; - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina sa utvrđenim invaliditetom; - ženama oboljelim od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina za vrijeme trudnoće i porodijskog odsustva, kao i u predkonceptijskom periodu (uz potvrdu ginekologa); - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina, kome je dijagnostifikovan malignitet.	E10	spec. endokrinolog KCCG - IBD	Fond	ne	kom	7	3 mj	3 mj	3 mj	3 mj	Senzor za mjerenje glukoze, kroz 14 dana. Sadrži neizmjenjivu bateriju za napajanje senzora i pripadajućeg transmitera. Bluetooth tehnologija. Individualno pakovan sa aplikatorom. Zagrijavanje senzora 60 minuta. Očitavanje vrijednosti svakih pet minuta. Podešavanje alarma za niske i visoke vrijednosti glukoze. CE sertifikat.

DD3113	Odašiljač za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, samostalan (standalone), kompatibilan sa četrnaestodnev nim senzorima - A	1. Osiguranom licu do 18 godina života, odnosno do završetka školovanja po propisima iz oblasti obrazovanja, a najkasnije do 26 godina života, i to: - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) koje je na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina, i - oboljelom od cistične fibroze, koji je na terapiji injekcijama insulina. 2. Osiguranom licu, bez obzira na godine starosti, i to: - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) koje je korisnik insulinske pumpe; - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina sa utvrđenim invaliditetom; - ženama oboljelim od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina za vrijeme trudnoće i porodijskog odsustva, kao i u predkonceptijskom periodu (uz potvrdu ginekologa); - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina, kome je dijagnostifikovan malignitet.	E10	spec. endokrinolo g KCCG - IBD	Fond	ne	kom	1	48 mj	48 mj	48 mj	48 mj	Koristi se sa četrnaestodnevni m senzorom. Poveziv sa aplikacijom pametnog uređaja. Odašiljač koristi bateriju senzora. Bluetooth tehnologija. Garantni rok četiri godine. Očitavanje vrijednosti svakih pet minuta. Odašiljač se povezuje sa aplikacijom pametnog uređaja. Mogućnost kalibracije. CE certifikat.
DD3114	Senzor za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, desetodnevni - AL	1. Osiguranom licu do 18 godina života, odnosno do završetka školovanja po propisima iz oblasti obrazovanja, a najkasnije do 26 godina života, i to: - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus	E10	spec. endokrinolo g KCCG - IBD	Fond	ne	kom	9	3 mj	3 mj	3 mj	3 mj	Senzor za mjerenje glukoze, kroz 10 dana. Sadrži neizmjenjivu bateriju za napajanje senzora i

		tip 1) koje je na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina, i - oboljelom od cistične fibroze, koji je na terapiji injekcijama insulina. 2. Osiguranom licu, bez obzira na godine starosti, i to: - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) koje je korisnik insulinske pumpe; - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina sa utvrđenim invaliditetom; - ženama oboljelim od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina za vrijeme trudnoće i porodijskog odsustva, kao i u predkonceptijskom periodu (uz potvrdu ginekologa); - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina, kome je dijagnostifikovan malignitet.											pripadajućeg transmitera. Bluetooth tehnologija. Individualno pakovan sa aplikatorom. Za korištenje uz patch pumpu. Zagrijavanje senzora 60 minuta. Očitavanje vrijednosti svakih pet minuta. Podešavanje alarma za niske i visoke vrijednosti glukoze. CE certifikat.
DD3115	Odašiljač za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, za povezivanje sa patch pumpom, kompatibilan sa desetodnevnim senzorima - AL	1. Osiguranom licu do 18 godina života, odnosno do završetka školovanja po propisima iz oblasti obrazovanja, a najkasnije do 26 godina života, i to: - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) koje je na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina, i - oboljelom od cistične fibroze, koji je na terapiji injekcijama insulina. 2. Osiguranom licu, bez obzira na godine starosti, i to:	E10	spec. endokrinolo g KCCG - IBD	Fond	ne	kom	1	48 mj	48 mj	48 mj	48 mj	Koristi se sa desetodnevnim senzorima. Odašiljač koristi bateriju senzora. Bluetooth tehnologija. Garantni rok četiri godine. Očitavanje vrijednosti svakih pet minuta. Odašiljač se povezuje sa patch pumpom. Mogućnost kalibracije. CE

		- oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) koje je korisnik insulinske pumpe; - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina sa utvrđenim invaliditetom; - ženama oboljelim od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina za vrijeme trudnoće i porodijskog odsustva, kao i u predkonceptijskom periodu (uz potvrdu ginekologa); - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina, kome je dijagnostifikovan malignitet.											certifikat.
DD3116	Senzor za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, četrnaestodnevni, sa integrisanim transponderom - SB	1. Osiguranom licu do 18 godina života, odnosno do završetka školovanja po propisima iz oblasti obrazovanja, a najkasnije do 26 godina života, i to: - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) koje je na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina, i - oboljelom od cistične fibroze, koji je na terapiji injekcijama insulina. 2. Osiguranom licu, bez obzira na godine starosti, i to: - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) koje je korisnik insulinske pumpe; - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama	E10	spec. endokrinolog KCCG - IBD	Fond	ne	kom	7	3 mj	3 mj	3 mj	3 mj	Senzor za mjerenje glukoze, kroz 14 dana. Integrisan transponder. Bluetooth tehnologija. Individualno pakovan sa aplikatorom. Fabrički kalibrisan. Povezivanje sa pametnim uređajem. Očitavanje vrijednosti svakih pet minuta. Zagrijavanje 60 minuta. Očitavanje vrijednosti svakih pet minuta. Podešavanje

		insulina sa utvrđenim invaliditetom; - ženama oboljelim od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina za vrijeme trudnoće i porodiljskog odsustva, kao i u predkonceptijskom periodu (uz potvrdu ginekologa); - oboljelom od šećerne bolesti (Diabetes Mellitus tip 1) na intenzivnoj terapiji injekcijama insulina, kome je dijagnostifikovan malignitet. .											alarma za niske i visoke vrijednosti glukoze. CE certifikat.
8. 5.	Aparati za mjerenje ketona u krvi i urinu												
DD4101	Aparat za samokontrolu ketona u krvi	Osigurano lice oboljelo od šećerne bolesti, na terapiji insulinom do 18 godina života.	E10	subspec endokrinolo g KC i OB/izabrani doktor		ne	kom	1	60mj	60mj			Baterijski elektronski uređaj za mjerenje ketona u krvi. CE certifikat.
DD4102	Dijagnostičke trake za aparat za mjerenje ketona iz kapilarne krvi	Osigurano lice oboljelo od šećerne bolesti, na terapiji insulinom do 18 godina života	E10	subspec endokrinolo g KC i OB/izabrani doktor		ne	kom	do 50	12 mj	12 mj			Plastika, elektroda ili fotometrijski film/indikator. CE certifikat.
DD4103	Dijagnostičke trake za mjerenje ketona iz urina	Osigurano lice oboljelo od šećerne bolesti, na terapiji insulinom do 18 godina života	E10	subspec endokrinolo g KC i OB/izabrani doktor		ne	kom	do 25 komada	1 mj	1 mj			Plastika, elektroda ili fotometrijski film/indikator. CE certifikat.